
Start crop Point
End crop Point
MSA length = 8918


Start crop Point
End crop Point
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

After TEtrimmer 8918 bp









After TEtrimmer Extended plot Blue lines are boundaries



Before TEtrimmer 268 bp










After TEtrimmer ORF and PFAM domain plot
ORFs
PFAM domains
ORF2
ORF21
ORF15
ORF8
ORF25
ORF4
ORF22
ORF7
ORF10
ORF1
ORF3
ORF5
ORF18
ORF16
ORF12
ORF26
ORF24
ORF23
ORF20
ORF19
ORF17
ORF14
ORF13
ORF6
ORF9
ORF11
DUF1759
Asp_protease_2
RVT_1
Integrase_H2C2
DUF5641
Peptidase_A17
FinO_N
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000


Before TEtrimmer ORF and PFAM domain plot
ORFs
PFAM domains
ORF3
ORF1
ORF2
0
50
100
150
200
250

Dotplot

(windowsize = 25, threshold = 50.00 09/10/25)